

541.

Na osnovu člana 9 st. 3 i 5 i člana 12 stav 2 Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 81/06), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. juna 2008. godine, donijela je

UREDBU O KONVERZIJI DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA U OBVEZNICE

Član 1

Ovom uredbom uređuje se konverzija devizne štednje građana u obveznice, utvrđena Zakonom o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 81/06) (u daljem tekstu: Zakon), evidentiranje, način i uslovi za realizaciju obveznica i uslovi za korišćenje tih obveznica prije roka dospijea.

Član 2

Obveznice po osnovu devizne štednje građana će, u ime Crne Gore, emitovati Vlada Crne Gore, u Eur-ima, do iznosa utvrđenog u skladu sa Zakonom, najkasnije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe (u daljem tekstu: obveznice).

Odlukom o emisiji obveznica utvrđuje se dan emisije obveznica na koji se vrši konverzija devizne štednje u obveznice.

Član 3

Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) će Odluku o emisiji obveznica iz člana 2 stav 2 ove uredbe, dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti, radi pribavljanja rješenja za registraciju obveznica kod Centralne Depozitarne Agencije AD Podgorica.

Zahtjev za otvaranje posebnog zbirnog računa obveznica, u skladu sa članom 2 stav 2 ove uredbe i rješenje o registraciji obveznica iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo će podnijeti Centralnoj Depozitarnoj Agenciji AD Podgorica (u daljem tekstu: Centralna Depozitarna Agencija), radi otvaranja posebnog zbirnog računa obveznica.

Zbirnu evidenciju konverzije deviznih štednih uloga građana u obveznice vodi Ministarstvo.

Član 4

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) vlasniku devizne štednje, radi konverzije u obveznice, izdaje potvrdu o konverziji devizne štednje u obveznice u koje se konvertuje njegova štednja i istovremeno poništava njegovu deviznu štednu knjižicu.

Ako vlasnik devizne štednje ima više štednih uloga, Banka, po svakom štednom ulogu, izdaje potvrdu.

U potvrdi iz stava 1 ovog člana obavezno se navode lični podaci vlasnika devizne štednje, jedinstveni matični broj, adresa i drugi podaci potrebni za izdavanje potvrde.

Potvrdi iz stava 1 ovog člana, Banka, izdaje u četiri primjerka, od kojih po jedan dostavlja: vlasniku devizne štednje, izdavaocu potvrde (zadržava Banka), Ministarstvu i Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

Član 5

Na osnovu potvrde iz člana 4 ove uredbe, Centralna Depozitarna Agencija vrši prenos obveznica sa posebnog zbirnog računa Ministarstva na individualni račun hartija od vrijednosti imaooca potvrde.

Član 6

Promet obveznicama na tržištu hartija od vrijednosti je slobodan, u skladu sa zakonom kojim je uređen promet hartija od vrijednosti.

Nakon isteka roka dospijea, utvrđenog Zakonom, obveznice se ne mogu prenositi, niti koristiti za druge namjene, već se mogu samo podnijeti na naplatu.

Član 7

Sredstva za isplatu obaveza po obveznicama, koje se u skladu sa Zakonom podnose na naplatu, obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

Za isplatu dospjelih obaveza po osnovu obveznica, Ministarstvo, sredstva prenosi Banci, najkasnije do roka dospijea.

Isplatu dospjelih obaveza iz obveznica, vlasnik obveznice ostvaruje podnošenjem Banci dokaza o vlasništvu nad obveznicama, koje su dospjele za naplatu.

Vlasnici devizne štednje, koji su stekli deviznu štednju na osnovu pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju, odnosno ugovora o poklonu, pravo na isplatu pripadajućeg iznosa iz člana 8 Zakona ostvaruju srazmjerno visini naslijeđenog, odnosno poklonjenog dijela.

Član 8

Banka je dužna da Ministarstvu, dnevno, dostavlja izvještaje o izvršenim pojedinačnim isplatama.

Član 9

Obveznice se mogu koristiti prije roka dospijea za kupovinu akcija državnih preduzeća koje odredi Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva. O kupovini akcija preduzeća iz stava 1 ovog člana; obveznicama, Centralna depozitarna agencija obavještava Ministarstvo, najkasnije u roku od osam dana, od dana kupoprodaje akcija.

Član 10

Obveznice se mogu koristiti prije roka dospijea za kupovinu akcija koje su u vlasništvu Fonda za razvoj Crne Gore, Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: fondovi), ukoliko u uslovima oglasa za prodaju - tenderu nije drugačije određeno. Centralna depozitarna agencija obavještava fondove o obveznicama štećenim prodajom akcija preduzeća, najkasnije u roku od osam dana, od dana kupoprodaje akcija.

Obveznice koje fondovi pribave prodajom akcija preduzeća, otkupiće Ministarstvo u ime Vlade Crne Gore, pod tržišnim uslovima.

Član 11

Obveznice se mogu koristiti prije roka dospijea za kupovinu stanova, rezidencijalnih prostorija, poslovnih prostora, zemljišta i druge imovine u državnoj svojini određene aktom Vlade Crne Gore, na predlog Ministarstva. Vlasnici obveznica devizne štednje građana, obveznicama mogu, prije roka dospijea, kupovati stanove, rezidencijalne prostore, poslovne prostore, zemljišta i drugu imovinu u državnoj svojini utvrđenu Odlukom o uslovima i postupku kupovine imovine Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana i obveznicama bivših vlasnika po osnovu obeštećenja za oduzeta imovinska prava, odnosno u skladu sa tom odlukom.

Član 12

Obveznice se mogu koristiti i za plaćanje svih dospjelih poreskih obaveza koje pripadaju Budžetu Crne Gore, utvrđenih u skladu sa zakonom. Evidenciju o obveznicama iskorišćenim za plaćanje poreskih obaveza vodi Poreska uprava i izvještaj o iskorišćenim obveznicama dostavlja Ministarstvu, u roku od osam dana, od dana plaćanja poreskih obaveza obveznicama.

Član 13

Obveznice iskorišćene za kupovinu iz čl. 9,10,11 i 12 ove uredbe poništavaju se.

Član 14

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-6716
Podgorica, 19. jun 2008.godine.

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

